



Khathaza o tšhaba gae

M.A. Vukeya

Brian Wambi





Khathaza o be a ratwa ke batswadi ba gagwe kudu. Ba be ba mo fa dilo ka moka tše o a bego a di nyaka.

E be e le mosetsana a nnoši. O be a na le dikgaetšedi tše tshela.


Batswadi ba Khathaza ba be ba mo lemile.



Ka letšatši le lengwe, Khathaza o be a nyaka go raloka kgwele ya maoto le bašemane.

“O ka gobala,” mmagwe a mo kgopela.

Dikgaetšedi tša gagwe ba ile ba gana go raloka le yena kgwele ya maoto. Khathaza a thoma go lla.



Ka morago, Khathaza a ngwega a kitimela
lešokeng. "Ke tla ba bontšha ka moka gore ga ke
ngwana," a ipotša bjalo.

A namela mohlare wo motelele.




Batswadi ba gagwe ba ile ba mo nyaka ka
lešokeng go fihlela ba mo hwetša.

Ba mo kgopela gore a fologe, efela gwa pala.



Dikgaetšedi tša gagwe ba ile ba leka go mo kgothatša. Ba mmitša, "Khathaza, fologa, go sego bjalo o tlo ikgobatša."

Yo mongwe wa bona a raloka koša yeo a e ratago kudu gomme ba bangwe ba opela le yena.



Pefelo ya Khathaza ya fokotšega gannyane
gannyane.

Koša ya mo dira gore a be kaone.


A thoma go opela le bona.

Le ge a opela le bona, o be a se a ikemišetša go
fologa.



Mogwera wa gagwe wa potego, Sihle, o ile a tla
a mo tutuetša gore a fologe.

“Khathaza, fologa, fologa. Ga ke nyake gore o
ntahlegele,” Sihle a bitša.



Sihle a leta ka go se fele pelo. Mafelelong
Khathaza a fologa mohlareng. A gokara Sihle.

“Mogwera, go reng o tšhabile wa yo namela
mohlare?” Sihle a botšiša.



"Ke nyamišitšwe ke gore batho ka moka ba ntšea bjalo ka lesea," Khathaza a hlaloša.

"Ke be ke nyaka go ba bontšha gore ke kgona go dira dilo ka moka tše dikgaetšedi tša ka ba di kgonago," a tlaleletša.



Ba lapa la gabokhathaza ba ile ba dira moletlo
wa go keteka ge a boile a bolokegile.

Go tloga letšatšing leo, bašemane ba ile ba
dumelela Khathaza gore a raloke kgwele ya
maoto le bona.



Ulwazi Lwethu is a Zenex Foundation funded and initiated project to develop a series of graded and leisure African language readers and teacher support materials. This project is targeted at teaching and supporting learners in the Foundation Phase to improve their home language reading and understanding. The readers have been originated in nine African languages in collaboration with Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. All resources are developed as Open Education Resources (OER).



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

*The Ulwazi Lwethu readers and storybooks have
been quality assured and approved by DBE.*

Your attribution should include the following:

Title: Khathaza o tšhaba gae

Author/s: M.A. Vukeya

Translator/s: Connie Makgabo

Illustrator/s: Brian Wambi

Assurer/s: Dikeledi Queen Shai

Language: Sepedi



© Zenex Foundation - Saide 2025 (Updated Edition)

CC BY includes the following elements:

BY – Credit must be given to the creator

